

## Muqadimmah

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 12 | Nivo: Fakultet političkih nauka, Sarajevo

### SADRŽAJ

UVOD .....	3
MUKKADIMA – UVOD .....	5
O DRUŠTVU .....	6
O DRŽAVI .....	7
O RADU .....	9
O NAUCI .....	10
ZAKLJUČAK .....	11
LITERATURA .....	12

### UVOD

Oni govore o njegovoj okrenutosti ka komparativnoj analizi društvenih događaja i apsolutnoj sintezi zaključaka. Naime, njegov intelektualni genij očitovao se aktivnim od rane mладости, kada je bio opredijeljen za memorisanje Kur'an -a, stekavši hâfiz , da bi po upisu na Univerzitet Al-Zaytûniyya, izučavao tradicionalne znanosti; fiqh , sunna , dok je u konačnici svog formalnog obrazovanja bio zainteresiran za književnost, oblast logičkog pojmovlja i filozofskog špekuliranja. Prekretnicu u njegovom životu označila je smrt njegovih roditelja i velikog broja njegovih učitelja, što je bilo prouzrokovano epidemijom kuge. Tada je Ibn Haldun imao osamnaest godina, nakon čega odlazi u Fes, gdje počinje njegov politički angažman. Mukadima je, nesumnjivo, najvažnije djelo Ibn Halduna i, prema nekim, njegov najizvorniji doprinos muslimanskom mišljenju.

Ibn Haldun nakon uvoda o historiji kao nauci počinje opisom prirodne (fizičke) sredine i njenog utjecaja na čovjeka. Potom razvija svoju analizu primitivnih društvenih organizacija, govori o naravi prvotnog rukovođenja te o međusobnim odnosima primitivnih ljudskih društava, kao i njihovom odnosu sa višim, urbanim oblikom društava. Potom općenito raspravlja o upravljanju državom, najvišim oblikom ljudskog društvenog organiziranja, zatim govori o halifatu , posebnom muslimanskom obliku države iz klasičnih vremena.

U ovom dijelu govori o promjenama koje zahvataju dinastije u određenoj državi. Nakon toga Ibn Haldun prelazi na raspravu o urbanom životu, kao najrazvijenijoj formi ljudskog povezivanja, i o civilizaciji. Zadnja poglavljia Mukkadime Ibn Haldun posvećuje svim aspektima više civilizacije i o njima raspravlja detaljno: riječ je o trgovini, zanatima, umjetnostima i naukama.

U formalnom pogledu Mukkadima (Muqaddima) slijedi podjelu koja se sastoji od:

1. Uvoda (al-muqaddima)
2. O ljudskoj civilizaciji općenito
3. O nomadskoj civilizaciji, o plemenima i primitivnim zajednicama
4. O državama, hilafetu , vlasti i stupnjevima vladarske vlasti
5. O sjedilačkoj civilizaciji, zemljama i gradovima
6. O zanatima, načinima privređivanja i stjecanja
7. O naukama, njihovu stjecanju i izučavanju

### O DRUŠTVU

Dva osnovna tipa društva koja Ibn Haldun proučava su: nomadi i sjedioci. Za nomade je specifičan primitivan način proizvodnje za vlastite potrebe, kao i asabiyya .Odnosi u plemenskoj zajednici regulisani su na etičko-običajnom principu, a ne na principu prava - pravo nastaje tak kada nastaje država. Sjedioci su tip društva koji sada više nije u stalnom pokretu i kojem stočarstvo nije primarna grana privrede, već se počinju baviti poljoprivredom. Sjedioci se javljaju sa viškovima proizvodnje, koji dovode do prvih oblika razmjene i primitivne trgovine, na kraju i do nastanka gradova, kao i do daljnog razvoja.Kroz cijelo dijelo je prožiman rat i ratna vještina koja je utemeljena na asabiyyi.

----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE  
PREUZETI NA SAJTU. -----

[www.maturskiradovi.net](http://www.maturskiradovi.net)

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: [maturskiradovi.net@gmail.com](mailto:maturskiradovi.net@gmail.com)